

SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/16-70/9

Mjesto i datum: Podgorica, 04. oktobar 2016.godine



## UGOVOR ZA NABAVKU USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

**SKUPŠTINE CRNE GORE**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Siniša Stanković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**„M-KABL” DOO Podgorica** sa sjedištem u Podgorici, ulica Mitra Bakića bb, Broj računa: 550-11317-82, Naziv banke: Societe General Montenegro Banka, koga zastupa Slomo Radica, (u daljem tekstu: Izvršilac).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, broj: 00-56/16-70/1 od 16. avgusta 2016. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 00-56/16-70/8 od 22. septembra 2016. godine;

Ponuda ponuđača „M-KABL” DOO Podgorica broj 00-56/16-70/5 od 07. septembra 2016. godine.

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije.

#### Član 2

Izvršilac se obavezuje da će shodno ponudi broj 00-56/16-70/5, od 07. septembra 2016. godine, vršiti usluge zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, u svemu prema

specifikaciji koja je sastavni dio Tenderske dokumentacije broj 00-56/16-70/1 od 16. avgusta 2016. godine i pod uslovima datim u ponudi, nakon zaključenja Ugovora.

### Član 3

Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu vršiti plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge, pri čemu ukupna vrijednost ugovora ne može iznositi više od 4,999.68 € sa uračunatim PDV-om, a Izvršilac se obavezuje da će Naručiocu vršiti usluge zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije navedenih u specifikaciji Tenderske dokumentacije broj 00-56/16-70/1 od 16. avgusta 2016. godine, na zahtjev Naručioca.

### Član 4

Izvršilac se obavezuje da će usluge održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore koja je navedena u specifikaciji Tenderske dokumentacije broj 00-56/16-70/1 od 16. avgusta 2016. godine, vršiti u roku od godinu dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja Ugovora.

### Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjedjenje.

Od Izvršioca se, tokom pružanja ugovornih obaveza, očekuje profesionalna saradnja i komunikacija sa Naručiocem.

### Član 6

Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu vršiti plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljene fakture po izvršenoj usluzi.

## **Član 7**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora odstupa od traženog kao i ukoliko se ne vrši u rokovima predviđenim ovim ugovorom, Naručilac će pisano upoznati Izvršioca o navedenim nedostacima.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Izvršioca.

Ukoliko Izvršilac i pored upoznavanja od strane Naručioca ne bude vršio usluge zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije u rokovima i na način predviđen Ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

## **Član 8**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## **Član 9**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom sve sporove koji nastanu u vezi ovog ugovora, rješavaće nadležni sud u Podgorici.

## **Član 10**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

## **Član 11**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva primjerka za Naručioca i Izvršioca.


**ZA NARUČIOCA**

Siniša Stanković

A blue circular official stamp is positioned over a horizontal line. The stamp contains a coat of arms and some illegible text. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the left.

**ZA IZVRŠIOCA**

Andrej Đordijević

A blue circular official stamp is positioned over a horizontal line. The stamp contains a coat of arms and some illegible text. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the left.